

**Z A P I S N I K**  
**sa 35. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i  
prostorno planiranje, održane 26. novembra 2014. godine**

Sjednica je poela u 11.00 asova.

Predsjedavao je Predrag Sekulić, predsjednik Odbora.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora: dr Filip Vuković, Branko Avor, Mićo Orlandić, dr Strahinja Bulajić, dr Ljiljana Uračić, Almer Kala i Tadejka Murić.

U skladu sa članom 65 stav 2 Poslovnika Skupštine, odsutnog člana Odbora Slobodana Krušića Radovića zamijenila je poslanica Nada Drobniak.

U svojstvu predstavnika predlaže zakona sjednici su prisustvovali: prof. dr Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja; mr Darko Konjević, pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja i mr Ivana Vojinović, pomoćnika ministra održivog razvoja i turizma.

Rad sjednice pratili su predstavnici medija.

Počelo je konstatovano da postoji kvorum za rad i punovafno odlučivanje, za sjednicu je utvrđen sljedeći:

**DNEVNI RED**

-Usvajanje zapisnika sa 33. i 34. sjednice Odbora-

1. Predlog zakona o kooperativama,
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha,
3. Tekuća pitanja.

\*\*\*\*\*

Zapisnici sa 33. i 34. sjednice Odbora usvojeni su bez primjedbi.

**Prva tačka - Predlog zakona o kooperativama**

U uvodnom obrazloženju ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović saopštio je da je cilj donesenja Zakona o kooperativama podsticanje udržljivanja poljoprivrednih proizvoda, imajući u vidu injenicu da od Crne Gore, u Evropi, jedino Kipar i Malta imaju manje poljoprivredne površine po poljoprivrednom gospodarstvu. Posebno je istakao da je smisao Predloga zakona interesno udržljivanje poljoprivrednih proizvoda, a ne utvrđivanje vlasničke strukture budućih kooperativa, koja se uređuje drugim zakonima kakav je Zakon o privrednim društvima. Smatra da, prije svega, ekonomski interes motivira na udržljivanje radi povećanja obima proizvodnje, povećanja dohotka na poljoprivrednom gospodarstvu, organizovanijeg istupanja na tržištu, nabavke mehanizacije i dr. Predlogom zakona utvrđeno da kooperativa mora da rasporedi iznos dijela dobiti u visini od 10% upisanog osnovnog kapitala u obvezni rezervni fond. Zadruge osnovane do stupanja na snagu ovog zakona dužne su da usklade poslovanje, organizaciju i opštata akta sa ovim zakonom, a zadruge koje su koristile nepokretnu imovinu, na osnovu odluke nadležnih organa, dužne su da podnesu zahtjev tim organima za nastavak korištenja nepokretne imovine, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ukoliko su odluke o davanju imovine na korištenje donijeli organi koji su prestali sa radom, zahtjev za korištenje te imovine podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Nepokretna imovina zadruge, osnovane prije stupanja na snagu Zakona o kooperativama, ne može se pretvarati u uloge lanova kooperative, niti na bilo koji način stavljati u šnezdružnu funkciju.

U raspravi koja je uslijedila predsjednik Odbora Predrag Sekulić je, napominjući da je za osnivanje firme potreban ulog od 100, ocijenio da je minimalni novac u ulog za osnivanje kooperative od 5000, utvrđen Predlogom zakona, visok ako se ima u vidu standard poljoprivrednih proizvoda i intenzitet poljoprivredne proizvodnje. Pitao je da li to može biti biznis barijera, odnosno da li minimalan iznos za osnivanje kooperative može biti nuff i istakao značaj edukacije i obaviještenosti proizvoda o prednostima predloženih rješenja.

Poslanik dr Filip Vuković kazao je da je u opštini Pljevlja najveći broj zadruga, kao i da ova opština ima najveći udio u poljoprivrednom zemljištu na teritoriji države (38 % površine opštine ili 65.000 ha, od čega se 1.400 ha nalazi u zadrugama). Kao sporno u ovoj oblasti prepoznao je vlasništvo nad zadrugama, jer vlasnici nijesu ni zadrugari, ni država, ni opština. Ukažao je na učestale pojave pretvaranja poljoprivrednog u gradskog privrednog zemljišta i prirodnog obrastanja –umom zemljišta koje se ne obrađuje. Mišljenje je da je Predlog zakona o kooperativama zapravo Zakon o zadrugama pod drugim nazivom i da se može uspostaviti uz adekvatan rad savjetodavne i pravne službe u ovoj oblasti.

Poslanik dr Strahinja Bulajić tako je ocijenio da je Predlog zakona o kooperativama izmijenjeni Zakon o zadrugama. Budući da je kooperativa forma koja daje ista prava svima, smatra da iz istih prava proizilaze i iste obaveze, što u praksi može biti problem. Navode i primjer zemljoradnike zadruge "Grahovo" kao neaktivne zadruge, koja privredne aktivnosti obavljaju pod tim nazivom, postavio je pitanja u vezi sa vlasništvom nad zadrugama, uskladivanjem poslovanja zadruga koje su aktivne, koje su neaktivne i onih u stečaju, način plaćanja i visinu poreza za kooperative i postupak osnivanja potencijalnih zadruga.

Predstavnik predlaže a zakona prof. dr Petar Ivanović objasnio je da je osnivački ulog od 5000 odmah raspoređen i da se može koristiti za potrebe poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 4500, dok se 500 zadržava u fondu, jer taj iznos je 10% upisanog osnovnog kapitala. Kazao da su aktivne zadruge, kojih ima u Nikšiću, Pljevljima, Rofljima, Plavu, Andrijevici, Bijelom Polju, Kolašinu i Mojkovcu, uskladiti svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, kao i da će se Agrobudfletom predviđati podrška za osnivanje kooperativa. Istakao je da promet zemljišta nije predmet ovog Predloga zakona, ali da državno zemljište može biti dato samo na korištenje, da se vraća državi ili daje na korištenje drugoj kooperativi.

Poslanik dr Filip Vuković je ukažao da je 2/3 teritorije Crne Gore uknjišteno na Upravu za žume, odnosno na državu. S obzirom da se radi o značajnim površinama pod livadama i pašnjacima, smatra da Ministarstvo treba da inicira stavljanje u funkciju tog resursa.

Predstavnik predlaže a zakona prof. dr Petar Ivanović istakao je značaj udruživanja proizvoda i u kooperativu, kako za smanjenja proizvodnih troškova i nabavku mehanizacije, tako i za uklanjanje suvremenih i povećanih poljoprivrednih površina. Upoznao je Odbor da je u Zeti 22% površine pod suvremenim i iznovišenim mišljenje da poljoprivredne proizvode, ukoliko to ne fleše, država ne može natjerati da rade zajedno. Kada je u pitanju plaćanje poreza, kazao je da zbog neure enosti katastra za sve poljoprivredne površine u nekim opštinama nema osnova za oporezivanje. Podsetio je da je u lanom 67. Predlogu zakona precizno propisan način, postupak i rok za nastavak korištenja imovine zadruga. Ukoliko su odluke o davanju imovine na korištenje donijeli organi koji su prestali sa radom, zahtjev za korištenje te imovine podnosi se Ministarstvu. Imovina i sredstva koja su zadruge stekle na drugi način ne mogu se pretvarati u

uloge lanova kooperativne, niti na bilo koji na in stavljati u nezadruflnu funkciju.

Odbor je nakon rasprave, sa pet glasova šzaō i dva glasa šuzdrflanō, odlu io da predlofi Skup-tini da usvoji Predlog zakona o kooperativama.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skup-tine odre en je poslanik Filip Vukovi .

### **Druga tačka - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha**

Uvodne napomene o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha dala je mr Ivana Vojinovi , pomo nica ministra odrflivog razvoja i turizma, navode i da su razlozi za predlaganje izmjena i dopuna uspostavljanje, odrflavanje i unaprje ivanje jedinstvenog sistema upravljanja kvalitetom vazduha na teritoriji Crne Gore; utvr ivanje i ostvarivanje mjera u oblasti zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha kako bi se izbjegle, sprije ile ili smanjile -tetne posljedice po zdravlje ovjeka i flivotnu sredinu; poboljšanje i o uvanje kvaliteta vazduha; sprije avanje i smanjenje zaga enja koja uti u na o-te enje ozonskog omota a i klimatske promjene; obezbje ivanje dostupnosti podataka javnosti. Inoviranim zakonskim tekstom uvaflene su preporuke iz projekta o unaprje enju poslovnog ambijenta (tzv. ūgiljotina propisaō), omogu eno dalje uskla ivanje sa propisima Evropske unije i obezbije en pravni okvir za funkcionisanje novih jedinica Sistema upravljanja kvalitetom vazduha (mrefla za pra enje alergenog polena). Evropska komisija dala je pozitivno mi-ljenje na tekst Predloga zakona.

Predsjednika Odbora Predraga Sekuli a interesovalo je da li postoje podaci o kvalitetu vazduha koji se prati shodno Programu monitoringa stanja flivotne sredine (koji donosi Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva), kao i da li su ti podaci dostupni i javni.

Poslanica dr Ljiljana ura-kovi pitala je da li su laboratorije opremljene da mogu precizno odrediti nivo zaga enosti vazduha na itavoj teritoriji Crne Gore i da li se zakoni donose samo radi uskla ivanja sa zahtjevima Evropske unije.

Poslanik dr Strahinja Bulaji je, komentari-u i naziv zakona, kazao da nedostaje rije ūkvalitet, s obzirom da se ne -titi vazduh ve njegov kvalitet.

Predstavnica predлага a zakona mr Ivana Vojinovi upoznala je Odbor sa procedurom sprovo enja Programa monitoringa i pra enja kvaliteta vazduha. Posljednja mjerenja kvaliteta vazduha vr-io je Centar za ekotoksikolo-ka ispitivanja, kao akreditovana laboratorijska za pra enje kvaliteta vazduha. Podaci o izvr-enim mjerjenjima dostupni su u realnom vremenu na internet stranici Agencije za zaštita flivotne sredine i mofle im pristupiti svaki gra anin. Jedina akreditovana laboratorijska za pra enje kvaliteta vazduha je Centar za ekotoksikolo-ka ispitivanja, dok za pra enje emisija iz stacionarnih izvora zaga enja jo- uvijek nema akreditovanih laboratorijskih. U postupku akreditacije su Centar za ekotoksikolo-ka ispitivanja i Institut za javno zdravlje.

Nakon rasprave konstatovano je da su razlozi za dono-enje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha opravdani i Odbor je sa pet glasova šzaō i dva glasa šuzdrflanō odlu io da predlofi Skup-tini da ga usvoji.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skup-tine odre en je poslanik Predrag Sekuli .

### **Treća tačka- Tekuća pitanja**

Predsjednik Odbora Predrag Sekuli upoznao je lanove Odbora sa inicijativom Misije OEBS-a i Odbora za privedu, trgovinu i flivotnu sredinu Parlamenta Republike Albanije za odrflavanje zajedni kog sastanka u Skadru 5. decembra 2014. godine. Cilj sastanka je

promovisanje bilateralne saradnje parlamentarnih odbora dviju zemalja i ja anje parlamentarnog nadzora u oblasti za-tite flivotne sredine. Odbor je odlu io da prihvati poziv Odbora za privredu, trgovinu i flivotnu sredinu Parlamenta Republike Albanije i predloflo da sastanku prisustvuju dr Predrag Sekuli , prof. dr Jelisava Kalezi , Mi o Orlandi i dr Ljiljana ura-kovi .

\*\*\*\*

Sjednica je zavr-ena u 12.00 asova.

SEKRETAR ODBORA

Radana Damjanovi

PREDsjEDNIK ODBORA

Predrag Sekuli